

ГИИРЭ ФЕДЕРАЦИЯТЫН КУБОГА ЧУРАПЧЫЛАРГА ХААЛЛА

Олуныу 45 күнүгүр А.И. Федотов аатынан спортивной комплекска РФ физкультурна уонна спорка туйуна Николай Николаевич Решетников кэриэһигэр Чурапчы улуусун тиннэ федерациятын кубогун иһин өрөспүүбүлүкэтүгү турнир буолан ааста.

Уолсайа 11 улуустан 80 спортсмен кэллэ. Ол курдук, Уолсайа, Булуу, Мэнэ-Ханалас, Нам, Сунтаар, Таатта, Томпо, Уус-Алдан, Чурапчы улуустарыттан уонна Нерюнгри, Дьокуускай куораттан кэлбиттэр. Бу күн Хайахыт орто оскуоланын 10-с кылааһын үөрөөччүлүгэр Олег Борисовка гирэзэ бастаах юниорскэй реэри уонна Ойулуун орто оскуоланын 10-с кылааһын үөрөөччүлүгэр Алена Юригинага улахан дыонно гирэзэ көрдөрүлүбүтүгү реэри уорүүлук түгүлүгү тутарылына.

Манна улуустары депутаттар Собиоттарын председатели Я.П. Оксентиниса, СӨ гирэ спортулар сүрүн тренер В.Н. Дьяковскай, Аларар кэлбиттэри баһылыга Н.П. Попов, үгүр кэлүгү спорка уһуулар кыһатын дириэктэрэ Д.В. Егоров, спорт бэлэрэнэ И.И. Губков, курак сүрүн сүбүлүгэ С.К. Попов эбэрэ тыгыры эппиттэр. Сүрүн маддыгытырынан Н.Н. Решетников кэргэнэ Тамара Михайловна уонна төрөппүт ула Василий Николаевич буолулар. Тамара Михайловна кэргэнн туһунан истинник ахтан ааста.

Николай Николаевичтын 30 сыл устата бал буолан спортулут. Кини олохо нэлээ тардыһылыах, оро туһулар улаһарчуу уонна даааа кэргэннэ сүрдээх эргиллэх, эйбээ майылыах ара эгэ. Кинини билини өрүүтүн суксуубут. Уөрөлүтүгү олоһо, биһигэ үгүлүгүгү чугас

дыонно кэргэнн тыгылытырын билиһэн, кини аатынан өрөспүүбүлүкэтүгү турниры тэрийбиттэр. Агабыт баара буоллар, 70 сааһын туолуктаах эгэ. Кыһас, ол эрэри чыыһай олоһо спорон ааста дигон саныыбыт. Үлүнн кылары спорду биһигэ дүөрэттирэр, Чурапчы билиһэннэ спортсменнарын кылары дүөрөдүгү, кинилэри кылары тэнтэ аатынан курактаһар. Айыһааттан бэриһилит күүһүн хэһонго дүөрүлэр. Спорт эйбээ кини олоһо бэр сааһы дүөрүтү мистэни бэрэ”.

Н.Н. Решетников — таһааннах спортсмен, ирдэбиллээх тренер, үгүс сүбүлүгэ. Ону тэһэннэ үлү тэрийэччүлүгү, олоһо дириэктэригэр, селсэбүтүгэр, председателигэр олоһо, эппиттээх үлүгүгү сиппэһиллээх үлүгүгү-хамсаан ааста. Николай Николаевич көнүл туһууга, хаһааһыга, маһ тардыһылыаһа, гирэзэ бэйини күүһүгү улууска кини да кинилэр түһөрбүтүгү, өрөспүүбүлүкэтүгү биһ тарбаха баһанар күүсүгү спортсмен, хаһааһа дыһтээх баһылыга эгэ.

Улаһтарга (толук, рынок):
1 м — Егор Попов (Чурапчы);
2 м — Алтыс Егоров (Нам);
3 м — Влад Захаров (Чурапчы).
Эр дьонно 63 кыһтүгү:
1 м — Иннокентий Оксенов (Нам);
2 м — Василий Протопопов (Уус-Алдан);

3 м — Леонид Юргин (Чурапчы);
68 кыһтүгү:
1 м — Василий Винокуров (Чурапчы);
2 м — Никандр Тимофеев (Уолсайа Булуу);
3 м — Егор Тонаров (Таатта).
73 кыһтүгү:
1 м — Эдуард Павлов (Булуу);

2 м — Петр Андросов (Мэнэ-Ханалас);
3 м — Эдуард Снецов (Чурапчы).
78 кыһтүгү:
1 м — Михаил Савинков (Уолсайа Булуу);

2 м — Владимир Степанов (Мэнэ-Ханалас);
3 м — Алексей Протопопов (Уус-Алдан).
85 кыһтүгү:
1 м — Артем Романов (Мэнэ-Ханалас);

2 м — Афанасий Попов (Чурапчы);
3 м — Егор Наумов (Уолсайа Булуу).
95 кыһтүгү:
1 м — Алексей Тастыгин (Мэнэ-Ханалас);

2 м — Константин Абрамов (Чурапчы);
3 м — Станислав Горюнов (Уус-Алдан).
95 кыһтүгүгү үлүгү:
1 м — Владимир Михайлов (Мэнэ-Ханалас);

2 м — Алексей Аммосов (Уус-Алдан);
3 м — Руслан Парфенов (Чурапчы).
Дьахтарга 58 кыһтүгү:
1 м — Елена Гуляева (Дьокуускай);

2 м — Анна Туркина (Мэнэ-Ханалас);
3 м — Мария Миндасова (Нерюнгри).
63 кыһтүгү:
1 м — Ирина Анисимова (Нерюнгри);
2 м — Александра Баранова (Чурапчы);
3 м — Алена Юригина (Чурапчы);
68 кыһтүгү:
1 м — Екатерина Белоскобская (Уус-Алдан);
2 м — Мая Бригидова (Чурапчы);
3 м — Римма Захарова (Томпо).
68 кыһтүгүгү үлүгү:
1 м — Наталья Борисова (Чурапчы);
2 м — Анна Григорьева (Булуу);
3 м — Сарглана Андросова (Мэнэ-Ханалас).
Бэлэрэннэ 70 кыһтүгү:
1 м — Михаил Софронков (Уолсайа Булуу);



2 м — Иван Никаноров (Уус-Алдан);
3 м — Аркадий Лобелес (Булуу).
80 кыһтүгү:
1 м — Анатолій Дмитриев (Булуу);
2 м — Илья Егоров (Мэнэ-Ханалас);
3 м — Дмитрий Лавров (Чурапчы).
80 кыһтүгүгү үлүгү:
1 м — Виталий Постриков (Мэнэ-Ханалас);
2 м — Егор Юргин (Чурапчы);
3 м — Иннокентий Болон (Таатта).

Уолсайа хамаанданын түмүкү 1-кы мистэһигэр Чурапчы улуусун хамаандыга (3 чемпион, 5 спортсмен иккэ мистэһигэр, 6 кыһаһы үлүс мистэһигэр буолулар) таһыста, 2-с мистэһигэр Мэнэ-Ханалас улуусун уонна 3-с мистэһигэр Уус-Алдан хамаандыга тигистэ. Бэйил сайын кыһаһааһаах “Маннары Ооннууларыгар” спортсменнар-быт улуустар аатын чыһтээхтик кыһаһааһааһаах.

Семен ЖЕЛДИНСКОЙ.

Семен ЖЕЛДИНСКОЙ.

Семен ЖЕЛДИНСКОЙ.

Семен ЖЕЛДИНСКОЙ.

Это важно!

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ ЕДИНОГО ПОРТАЛА

Уважаемые жители Чурапчинского улуса!

С целью повышения показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году — не менее 70 процентов» согласно требованиям пункта 1 подпункта «в» Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», а также в целях популяризации Единого портала государственных и муниципальных услуг рекомендуем обращаться в Миграционный пункт ОМВД России по Чурапчинскому району через www.gosuslugi.ru

Перечень государственных услуг в электронном виде (www.gosuslugi.ru)

- Выдача загранпаспортов гражданам РФ старого образца (5 летние)
 - Выдача и замена внутреннего паспорта гражданина РФ
 - Адресно-справочная информация для физических лиц: вводите раздел «Лицензия, справки, аттестация»
 - Постановка и снятие граждан РФ с регистрационного учета по месту пребывания
 - Постановка и снятие граждан РФ с регистрационного учета по месту жительства
 - Оформление и продление вида на жительство
 - Оформление разрешения на временное проживание
 - Оформление приглашения для иностранного гражданина от физического лица
- При обращении через Единый портал государственных и муниципальных услуг сокращается срок оформления паспорта до 5 дней за выдачей (заменой) паспорта гражданина РФ по месту жительства в случае:
- достижения 20-летнего возраста;
 - достижения 45-летнего возраста;
 - приобретения гражданства;

- изменения гражданином в установленном порядке фамилии имени отчества, сведения о дате и (или) месте рождения;
- изменения пола;
- существенного изменения внешности;
- утрата (похищения), если утраченный паспорт выдавался в Чурапчинском р-не.

Как зарегистрироваться на портале

1. Для оформления документов в электронном виде и получения справок гражданам необходимо сначала пройти процедуру регистрации на портале главной странице портала (госуслуги) в правом верхнем углу нажать кнопку «Личный кабинет», потом пошагово заполнить анкету, ввести: фамилию, имя, отчество, страховой номер, паспортные данные.
2. Далее после окончания проверки введенных данных (это может занять несколько минут).
3. Введите придуманный Вами пароль, подтверждение пароля, секретный вопрос и ответ.
4. Подтвердите номер мобильного телефона (если он был предоставлен) на указанный номер мобильного телефона будет отправлено смс-сообщение с кодом подтверждения. На этом регистрация закончена. После этого Вам надо активировать личный кабинет.
5. Для активации личного кабинета можно подойти в МФЦ многофункциональный центр, пенсионную службу, а также жителям населенных ответственным специалистам в администрации и села с паспортом для подтверждения учетной записи, это делается очень быстро за 2 минуты.

После активации личного кабинета: Добро пожаловать на сайт (www.gosuslugi.ru) Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»

Этот сайт создан для того, чтобы свести к минимуму траты времени и освободить Вас

от очередей, сбора документов и справок. На сайте портала Вы можете напрямую и без лишних хлопот воспользоваться услугами и даже контролировать их выполнение. Госуслуги теперь проверены как никогда.

Понадобилось Вам оформить паспорт гражданина РФ или зарегистрироваться по месту жительства или получить адресную справку? Вы можете сделать это, не выходя из дома. Нужно лишь зарегистрироваться на портале. Ваши личные данные и работа этой системы строго конфиденциальны и надежно защищены.

1. Заявление может быть заполнено и направлено в любое удобное время, независимо от времени. Заявление может быть заполнено и направлено в любое удобное время, независимо от времени суток, выходных и праздничных дней;
2. Предоставление заявления, установленной формы, на бумажном носителе не требуется.
3. Оплата государственной услуги производится в приоритетном порядке; заявление индивидуально назначается дата и время приема, о чем он уведомляется в Личном кабинете.

Например: необходимо подать заявление на оформление загранпаспорта старого образца, так как мы делаем загранпаспорта сроком только на 5 лет.

Войдите в свой личный кабинет. На главной странице портала (госуслуги), нажмите на кнопку «Каталог услуг» выберите услугу «Выдача загранпаспорта старого образца». Нажмите пошаговую процедуру оформления загранпаспорта.

Первый шаг: выберите регион Вашего проживания и подтвердите, что согласны на обработку Ваших персональных данных, нажмите кнопку «Далее».

Второй, третий, четвертый, пятый и шестой шаги: выбор получения услуги, ввод Ваших персональных данных. Внимательно заполнив поля и ответив на вопросы, нажмите

те кнопку «Далее».

Седьмой шаг: загрузите свою фотографию отвечающую указанным требованиям, укажите способ оповещения о ходе рассмотрения Вашего заявления (sms, E-mail) нажмите «Далее». Ваше заявление отправлено в Федеральную миграционную службу.

В разделе «Мои заявки» личного кабинета. Вы можете отслеживать на какой стадии находится оформление Вашего загранпаспорта. Получив приглашение, Вам нужно прийти в территориальное подразделение ОМВД в указанное время. Если Вы пропустили дату и время указанного в приглашении приема и не явились в течение 15-ти дней, заявление будет приостановлено на срок не более 6 месяцев и МОЖЕТ быть возобновлено после Вашего обращения (заявление повторно направлять не нужно). Дату следующего приема можно будет согласовать с сотрудниками либо по телефону, указанному в приглашении либо направив сообщение через свой личный кабинет. Когда загранпаспорт будет готов, Вам придет уведомление — куда и где его можно получить. Доступность способа Вашего оповещения определяется настройками в Личном кабинете: раздел «Мои данные», далее «Уведомления».

Для того чтобы лучше понять, как войти на портал и зарегистрироваться, предлагаем посмотреть видеоролик «Зачем нужен портал?», «Как войти на портал?», «Как получить услугу?» размещенные на главной странице сайта: <http://www.gosuslugi.ru>


— В случае возникновения проблем при регистрации на портале, можно позвонить по телефону горячей линии 8(800)-100-70-10 (24 часа) — звонок бесплатный.

— Доступ ко всем сведениям Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» бесплатный.

Начальник Миграционного пункта ОМВД России, советник государственной гражданской службы Леон Семенович Атаманов.



Саяскы ылааны күнүр сабагынын эрактор. Ону тизэ хааайыктар сайыгыны ооруот үлүһү эр хайыы-үйэ түһүшүр. Сизмэни суруйтарыы, атыылааны, эрдэһир кулууралар сизмэторни тылааныы, буору хантан булары толкуйдыаны, теппиллары кэгэһиэ кэһэһиэр. Бүһүт үгүс түбүктөх буолуу, ооруот үлүһү. Ол эрэри сайыан устата бэйэ тэлгэһиэр үүмүт үүһэйиин көрөн-хараан дьон, ойо дьарыктаах буолуута, онтон ылар быйан суолтата улахан.



Элбэх ово, үлэ, улахан хаанааи, хамтаа түбүгэр күн
беллибонго аһар. Махровтар, элэр мал дигээсэ, өбүгэ
садагтан килбит дээрлгы бэрт чигээсэхик сүгэ, толоро
сылдыглар хайдаллах. Билырын күнү сага улахан
хотону килтербитэр. Сүһүнү таһынан курустугу нигэ
сылдыбыгтар, куруссанытугаллар, „Мин төрөпүттэрим
сүһүнүн курустугу, күнү-хааны нигэлоро.
Онтон да



сизмэтин буурга баттаан сюр-
рор. Сотору апын да культуу-
раларга ылаары сизмэни
булууга-талыыга,
агастаһына үлэһэ
сыллар.

Бу мал тэнгэртэ сайн-
шан сибэжэнэн нэрлэйтэр.
100-чөө сибэжэн араашын
былһыгтар оёолор конгүл
сүүрэлтэр-хотолтэр, моник-
ташлар, „Марфа илингэ –
сэмнагад, дэгэй. Онон
ыспыт сибэжэнтэ өрүү чиг-
нэл булганчы, чэлгийэн оло-
роочу“, – диглээр биэр
дойдуулахагара. Хайа да
хайайгаар киһи кометэ суох
манһыгы сэнислэт. Ылал-
агата Петр Петрович
Намнаады педагогическай
училишны бүтэрбитэ.
Сагаабата дюн – суох,
барытыгар дэлгэйтэр.
Дюнүн ичин-таһын бары-
тан эт илингин бэйлэтэ тул-
гачыйан биорбиттэр жүргэнэ
энтэрин кыһамныларынан
чэлгийэр буулаба. Онон
ан комолохолтор, „Байыгыг
у кытпаланы ыбыгыгыг уонна
кэлбиппит. Дюнү да кероҕун,
о сыанабыгы оностохун. Эир
да наада эбит“, – диглээр

Макаровтар элэр ыалы тая сиригэр олуксуутууга бийр үтүө холобурунан буолаллар. Хайаан да кини сиргэ таласпакка, байы торообут дойдутугар өбүгэ сааһаттан кэлбит дьарыгы тутуһан, дохоту күүлэрэр салгааны салгаан, байы аһын-уотун тото-хаһа аһаан, оҕону айылгада, тириэнтэ көгүл сүүрдөн, дьарыктаан толору дьоллоох олуксуу тая да сиригэр олоруссха сөбүн кинилэр олуксууттан көрөбүт.

Оксана ЖИРКОВА.

сүүхний курсуту, хуу-хааны нигэллэра.
Огтон да

ТЭЛГЭХЭЛЭРЭ СИБЭККИНЭН ЧЭЛГИЙЭР

улууска „Байылыг тизгэн“ быыстанар-
уонноруус ыһылылар. Бытырыһан бу кэрүүтэ Сыланта
Марфа уонна Петр Макароһтар кытылыгы ылан, тордус
мисэстэ буолбуттара. Эдэр ыал тэлэһэлэр оҕурут аһын
арааһын оҕордор, дьэз кыыһыт нигэр. Онуоха Марфалаах
Петр төрөһүттэрэ оҕо эрдэхтигитэн нигэригит иһиниэрэ
улахан оруону оонньообут. Петр – Сыланта нобилигэр
бааһынай хаһаайыстыбанан үлэттөн-хамсаан оҕорбут
Евдокия Николаевна уонна Петр Устинович Макароһтар
уоллара. Билигин бочуоттаах сыһыаланна тахсан
сүөлүгү-аһымыччтарын араан оҕоролор. Марфа – эм
тыла хаһаайыстыбатын өрө туһут Елена Петровна, Андрей
Иванович Сивцевтэр биир мааны кыыстара. Андрей
Иванович сардаһабыт дьыаланын билигин эмгэ оҕолоро
салгыһылар.

Иккээн Сыланга биһигэ үөрэнэ, Марфаах Петр 2005 с. ыал буолбуттара. Төрөппүттэрэ иккэ өттүтүн оҥолоох ынахтары биһэрэн, эгэр дыон хара халбыуохтарыттан бэйэлэрэ көрөн, ынахтарын үүтүн туттаран, былыргылыы сэппэрээтэрдээн туһааа таһааран барбыттара. Өрөспүүбүлүкэ тыа хаһаайыстыбатын сайылыары программатынан субсидия ылан, 2010 с. бэйэлэрэ иккэ элээстэх дыонун туттан киирибиттэрэ. Ыал буолуохтарыттан сүөһүлэрин ахсаанын элбэтэн, дыоннорун сүөһүлэрин бэйэлэрингэр ылан, бүгүн 23 тобону көрөллөр, 7 ынах торообутун ыан үүтүн туттараллар. „Дьоммутуттан бөрүлүбүт хөдүһа сиригэр бүгүн дыа көрүннөнөн олтуубут. Оҕолор от үлэтигэр кырашыттан сыстаастар, бугулаан, кэбисийэн туһа дыонно“, – дөһөллөр эгэр төрөспүттэр.

Макаровтар бизе оңолуохтор. Аида 7-с кылаас үөрөнөөччигэ, М.Д.Готовцева сайаайар фольклор курулуогар дыарыктанар, чабырганыт. Калин эбии „Алиса“ ырыа ансамблыгар дыарыктанан сабалалбыт. Лена – 5-с кылаас туйгуун үөрөнөөччигэ. Л.С.Сивцевада спонсхону топорута бэрт дыһунурук ыһсан дыарыктанар. Үһүс кыыс Айта 4-с



сэтгэсэн буулган бичжээдэхиин. Дийг кыялларын оёдо да
кэрүн сөл. Ол кинизери үнүэй эрэ өтүгэр нитэр.
Сибининэни уошпа куту-хааны нитэргэ оёдор
тууорсаллар. Ошон кыяллары-сайынары куруолугу,
кууруссаны, сибининэни, куту туларга бышаннаабыт", -
дипр Марфа. Киви ийгэ Елена Петровна Сыланга биглэр
окуруотчуг, үгүстэргэ субо-ама бодолар.

Макаровтар огуруту анын бары көзгөтө көрүнүп үүнөрөнтөр. Огуру; помидор хас да сурет, моркун, сүбүкүлө, редиска, күк от үүнөйи, порослух, халпыста, дыдьон, бал, кукуруза тигеренте допойдук үүнөр. 60-ча устуука халпыстыны ылбыттар. „Кукуруза билиги климашпытар үчүтэйик үүнөр эбит. Оттон дашкани алтынны ыйга диези сизбижит. Огуруту көрүүгө харайыкта билиги сынам-халты эбик. Сылага устулу ылышын ижибн усона кайыбагакхыл, сыныкпын кестр дыпта ситиһэргэ былааннааччыбыл“, — диед дык хайаайката кепсир. Бу күнөргө 15 клубина, 30-ча дыльон



ДЫИЭ КЭРГЭННЭ СЫҢЫАНЫ ХАЙДАХ ХАРЫСТЫАХХА?

Сыһыан бастагы кэмгээр баар
остурууһа курдук дыһы сырддык үчүтэи
сыһыан дыһыттох олукко-дыһахха үксүн
сыһыа сүтэр. Дьэни-уоту, оҕону-урууну
көрүү түбүгэ кэргэннэриттэ сыһыа
дордору сыһыанна ажалар. Дьэ кэргэнгэ
таптап кэһинитэ араас ыарахаттары аһар.
Ыалһыны олукко таптала хайдах хары-
стыахха?

Мангынх гэжсэн баар. Бигэр даяхтар кырдасаа кэлэ. „Мин кэргэмминзэн наар этнэн тахсабыт, арахарга сангилы-быт“, - дэбигт. Онусаха муудархай олонжор кинисэх „агтаах“ ууну бигэрбит. „Этнэргэ сангилхытына, бу ууттан агтаахтар тогору смурдар буол. Этнэргэ бааган аастагына, тогон кэбис“, - дэбигт. Ый буолан баран даяхтар бу уу кэмелеспүтүн үерэ-көтө билиммит уонна өссө бэрээригэр көлөспүт.

Билээн турар, хас биридийн кишинээ хомолтодо, ситэ элгэтээ, ойдооботойдо тылан төрдүгэр бэлэм сыгынар. „Тыл чыһанах, кэпте да туһалаахыт“, - дийлэрин курдук, албас көппүт тыл чугас кишини диринтик бааһардыан собун оруу ойдуохко наада. Күргэниитөр илэи ардыларыгар таптал уосна хирларыта убаастаһыы суох буолабына, ол тыллар дууһаа баас буолан диринтэн илэлтэр. Түмүккэ сыһыан төннүбэттин сойон күргэниитөр арааска күһөлүлүтөр. Онон ой-саана өттүтөн куурз, санаарбын сыгынар күмүг санаартаһан туттунуохха наада. Уоскуйан олорон саас-сааһынан күсэтэр орудук.

Ихэнх быраабыла. Кыһырысыгыт дьон күн киириэн иннинэ айаагыгытэраа пайдалаах. Сана күнү хом санаата сусу сааһыныр улахан суутталаах. Онон күнү

Эйвэлһингэн түмүктээн. Эйвэлһингэ барар орооу ыархал. Ыраастыгы ғынара көрөһөр киһи бэйэтин намыһахтык сананын сеп. Бэйгэ үрдүк сылабыл, нууччатын эттээс, „дордост“ манһык түтүтүс олус мөһөһүр. Ол эрэри ити мөһэйи үрдүтөн баран, иһиликени санаан туран манһык хорсун быһынын онгорор наадалаах. Манһаха киһи буруйдааҕа-буруйа суоҕа быһаарбат. Эп иһэрин курдук, „Ким өйдөөх - ол ыраастыгы ғынара көрөһөн“.

Сыйыны харыстырга күргэниитор
бир уопай дымаллах буолалара улахан
оруоллах. Ол оро иһиниэ, дьэ тутууга,
айылбаа, кинигэ, таһра сыйыны да
булуон сөл. Күн устала элбэхтик бирэ
буоларга дуулууг, таһаһытын,
сыйыһытын харыстан!

Психологийн канистүүтэн.



Бал бусууга ивээлтэй тусхуу тэрийн
анаа, ырыган туран сананар улахан
богтолмех.

Хялгат бичээккэ бэриллэр графика: 16 ч 00 м. Бичээккэ бэрилинэ: 16 ч 00 м. "Сага олох" редакционной-издательской холбоһукка 3.02.2017 с. офсетка бичээтэннэ.
Ладырына: 678670 Чурагчы сэт. Карл Маркс уул, 26 "а" Индекс: 54907. Хялгат нэдиэлэсэ үстэ: олутурунньукка, чаппаларга уонна субуотата тахса